

## t26\_bvfunc\_4

(TMQeAVfjZN2YLGfYCSAa4Gsq8CfsCUXpZCZ)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_margrel1 : \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_bvfunc\_2 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_eqrel\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k10\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k12\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_bvfunc\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge \\ (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k12\_bvfunc\_1 X0)) \Leftrightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ X0 X1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 X3 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 X1 X2 \\ X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge \\ (((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \wedge ((m1\_subset\_1 \\ X2 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_bvfunc\_2 X0)) \wedge (m1\_eqrel\_1 X3 X0)))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 \\ (k6\_bvfunc\_2 X0 X1 X2 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 (k6\_bvfunc\_2 X0 X1 X2 X3) \\ X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 (k6\_bvfunc\_2 X0 X1 X2 X3) (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1 X1) \wedge \\ & (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 \\ & (k1\_zfmisc\_1 (k1\_bvfunc\_2 X0))) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_eqrel\_1 X4 X0) \Rightarrow \\ & ((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k12\_bvfunc\_1 \\ & X0)) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 (k10\_bvfunc\_1 X0 (k6\_bvfunc\_2 \\ & X0 X1 X3 X4) (k6\_bvfunc\_2 X0 X2 X3 X4) (k12\_bvfunc\_1 X0)))))) \end{aligned}$$